

# Di a Yedi Yen Bɔhye So

.....  
Eye yen anigye se yene wo bebo mu aye adwuma abo London kuro no mu ban. Se yeantumi anni yen bɔhye no so a, yebkyere de nti a yeantumi anye adwuma pa a yede asi yen ani so se yebeye ama wo no.

Se wogyedi se yeantumi anni yen Bɔhye no so a, yebere se wobefre yen. Wobetumi de w'asem no agya wo 'Your Voice Counts' (wo nso w'adwen ho hia) wo yen websait ho anaase wobetumi afre yen wo **020 7230 4737**. Se yen nsa ka wo nkra no a, yene wo bekasa donhwere 24 mu. Afei nso, yebeyehye na yene wo ahyia adi w'asem no ho nkɔmmɔ.

Metropolitan Police Authority (Amantamu ho polisfoɔ) na wɔhwe yen adwuma so, eno nti wobetumi de w'ahiasem no akɔma wɔn wo [enquiries@mpa.gov.uk](mailto:enquiries@mpa.gov.uk)



# Kwan a Wobetumi Afa So Aboa Yen

.....  
Nnooma kakraa bi wo ho a wobetumi aye de aboa yen ama yen nso atumi aboa wo yie:

- Se biribi bone asi, te se korɔnobɔ bi anaase obi apira, anaase obi a wogyedi se ɔpe se ɔbo korɔno wo mpɔtam ho, anaase obi hunahuna obi, anaase obi akɔto ahokyere bi mu a, fre **999**.
- Se eba se wuhu se obi rebɔ korɔno bi a enye opira anaase nripakum a, bo yen amannee wo [www.met.police.uk](http://www.met.police.uk) anaase fre yen wo **0300 123 1212**. Wobetumi afre saa nɔmba yi nso de afotuo biara a ebetumi ama yen asi korɔno ano abre yen. Anaase wobetumi afre Crimestoppers wo **0800 555 111** de akyere yen bone bi a obi reye. Yememisa wo din. Crimestoppers ye kuo bi a ennye aban kuo na wɔboa nnipa.
- Se ennye awudie asem anaase opira asem a, na wonte asem anaase eye wo den se wote kasa a. wobetumi de textphone afre yen. Se eye opira anaa awudie a, fre **18000**. Nanso se enye opira anaase awudie a, fre **18001 0300 123 1212**.
- Afei nso, wobetumi de wo ho akɔdɔm wo mantam ho Neighbourhood Watch (kuo a wɔbo nnipa ho ban) anaase wobetumi aye constable sononko anaase 'Met' adwumayeni a ɔde ne ho ama a wɔntua no ka biara. Kɔhu 'Safer Neighbourhoods' kuo no na wɔnkyere wo nna a woye nhyiamu. Wobetumi ahu wɔn ho asem wo [www.met.police.uk/saferneighbourhoods](http://www.met.police.uk/saferneighbourhoods), anaase wohia amanneebo bi a efa nsrahwe a wɔn a wode wɔn ho ama adwuma no a, a hwewwe wo [www.met.police.uk/recruitment](http://www.met.police.uk/recruitment).
- Se biribi rekɔ so na w'adwen mu ntene wo a, fre 'anti-terrorist hotline' wo **0800 789 321**.

Twi

## Banbo Ho Bɔhye Yen bɔhye a yerehye ama amanfoɔ



# Banbo Ho Bɔhye – yen bɔhye a yehye amanfoɔ

Ɖye Metropolitan Police Service (amantam ho polisfoɔ) anigye se wɔbɛboa Londonfoɔ wɔ kwan biara so, na yenam yen banbo ho bɔhye no so beye adwuma a ɛbɛso w'ani.

Wobɛhu yen botaeɛ ne yen dwumadie a ɛfa banbo ho Bɔhye no nyinaa wɔ yen websait ho wɔ [www.met.police.uk](http://www.met.police.uk)

Se wohia saa amanneɛbo yi wɔ krataa so anaase foɔmat foforo so a, fre yen wɔ **020 7230 4737**.



# Weinom Ne Yen Bɔhye Titiriw No Bi

- Yede nidie ne obuɔ bɛma wo, a yerennyɛ nhweanim. Yebɛhwɛ se obiara nsa bɛtumi aka yen mmoa bere biara a ɛsɛ mu.
- Yebɛye adwuma yie de abɔ wo ne amantamfoɔ ho ban, na biribi bɔne biara anto wɔn. Beaeɛ biara wɔ 'Safer Neighbourhoods' kuo (nnipa a wɔde wɔn ho asi ho se wɔbɛye banbo adwuma). Saa kuo yi beye adwuma se polisfoɔ wɔ beaeɛ ho, na wɔrennye adwuma wɔ beaeɛ foforo biara, gye se ɛho hia yie. Wɔannyɛ adwuma koraa no, wɔde wɔn mmere mu 80% beye adwuma wɔ wo mantam ho ahwe se biribiara bɛto yie wɔ mantam ho.
- Yebɛbo 'Safer Neighbourhoods' kuo ne ho dawuro sɛdeɛ ɛbeyɛ a wobɛhu wɔn a wɔde wɔn ho asi ho a wɔreyɛ adwuma ama mo, na se wohia wɔn nso a, woatumɛ afre wɔn.
- Se wofre 'Safer Neighbourhoods' kuo no a, ansa na dɔnhwere 24 bɛtwa mu no, na yɛafre wo ama wo mmuaeɛ.
- Ɖye yen botaeɛ se, se wo fre no ye 999 fre a, ansa na sɛkend 10 bɛtwa mu no, na yɛama wo mmuaeɛ. Se wo fre no nnye fre a ɛye 999 fre a, yebɛma wo mmuaeɛ ansa na sɛkend 30 ɛtwa mu. Yebɛkyere afrefoɔ no deɛ yebɛye, na se ɛhia nso a, yɛakyerɛ wɔn bere a yebɛba abɛboa wɔn.



- Se asiane bi si a, yebɛma mmuaeɛ ntɛm pa ara so, na yɛatumɛ akɔduru beaeɛ a asiane asi ho no ntɛm - yen botaeɛ ne se, se yebɛtumi a, yebɛduru beaeɛ ho ansa na sima 12 ɛtwa mu.
- Se asem bi asi na ɛnnye owuo anaase opira a, na asem no fa mmɔfra, anaase wɔn a wɔadi dɛm, anaase wɔn a wɔanyin, anaase nnoɔma a yegye di se ɛho hia yie a, yebɛbo mmɔden ama wo mmoa ansa na sima 60 ɛtwa mu.
- Se annye saa nso a, yebɛhyɛ mmere abɛhu wo ansa na dɔnhwere 48 atwa mu.
- Nnawɔtwe biara, yebɛko amantam ho nhyiamu no bi, na yɛakɔdwendwen amantam ho banbo ho nsem ho. Afei nso, yede korɔno a ɛsii mantam ho bɛto dwa, na yɛakerɛ yen nhyehyɛɛ a yereye afa korɔno no ho.
- Nnawɔtwe biara, yebɛbo wɔn a wɔabo wɔn korɔno no amanneɛ a ɛfa deɛ yereye afa wɔn asem no ho.
- Yebɛfre wɔn a wɔanya kar akwanhyia ansa na nna 10 a wɔde ye adwuma ɛtwa mu.